


Mmofra Twerε Kronkron de reba

Ɔba DesεefoƆ no



ƆtwerεfoƆ: Edward Hughes

Deε ɔyεε mfonini ahodoƆ: Lazarus
Alastair Paterson

ƆsamufoƆ: Ruth Klassen; Sarah S.

Nkyerεaseeni: Kwasi Adomako


Deε ɔtotoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan sε
wotwe anaase wotintim saa ayεsem yi bi.




Na Yesu do sε Ɔbεka
Onyankopon bonεfakye
akyerε nkurofoƆ no.
Nanso na YewfoƆ
mpanimfoƆ no nwiinwii
wɔ N'ayankofa a εda
Ɔne aboneyefoƆ no ntam
no ho. Eno nti Yesu kaa
abase mmiensa de
kyerεε sε abonefoƆ nu
won ho wɔ won bone ho
a, Onyankopon
ani gye.



Dee edi kan no fa owura bi a ɔwo nnwan ɔha. Baako yerae. Ntem ara na odwanhwefo no gyaee aduokron-nkron no ho na ɔkohwehwee dee wayera no.


3



Odwanhwefo hwehwee hwehwee kɔsi se ɔhunuu odwan no. Enna ɔde no too ne kon ho na ɔde anigye de no kɔɔ fie. Ɔsee ne nnamfonom se,


“Monka me ho na yennye yen ani, na mahunu me dwan a ɔyerae no!”

4



Yesu kyerekyerɛ mu se anigye kɛse pa ara ba ɔsoro esiane ɔkra baako a wasesa n’adwene nti. Adwensakyera kyere se obi anu ne ho wo ne bɔne ho – wanu ne ho se ɔbegyae.

5




Na Yesu abasɛm a eto so mmieniu no fa awuraa bi a ɔwo nwetebena du, ebetumi aba se eye sika a watumi asie firi bere a ɔhye bra ase nyinaa. Adee a ani ye nyan siɛ. ɔyeraa ne sika no mu baako.

6



Pra! Pra! Pra! Awuraa no hwehwee baabiara. Akyire yi ɔhunuu ne sika a ayera no. N’ani gyee pa ara. Wobetumi abo wo tirim aka dee ɔyee? Aane, ɔbo ne nnamfonom amanee!


7



Bio Yesu kaa se, “Asoro abofo ani gye esiane ɔdeboneyeni baako wanya adwensakyera nti.”


8

Abasem a eto so
mmiensa a Yesu
kae no na eye
awercho pa ara. Na
ekasa fa aberante
bi ofirii n'agya fie.



9

Aberante no dii ne sika basabasa wo oman a ewo
akyirikyiri bi so. Afei deen na obeye? Okom bema
biribiara see. Okom betumi ade aberante yi ama
no awu.



10

Esiane okom aniber nti, aberante no nya adwuma
a na oma mprako aduane. Nanso obiara amma no
aduane anni. Anka ode anigyeedi bēdi mprako yi
aduane yi bi saa ara. Ebia oye saa! Akyire yi no,
aberante yi adwene baa ne ho so. Odwene ho se,
“Asomfo a wowa fie no mpo didi yie.”



11

“Meko fie na mase
m'Agya se manu
me ho wo me bone
ho. Mense se meye
wo ba bio. Megye
di se obefa me se
n'asomfo no mu
baako.”




12

Bere aberante no wo akyirikyiri no, ne papa hunuu
no se oeba. Papa no de anigyeedi kōhyiaa ne ba no.
Ofee n'ano na obamoo no.



13

“Paapa, maye bone.
Mense se meye wo
ba bio.” Aberante
no pee se obo ne
papa amanee se
omfa no se osomfo.
Nanso Papa no de
asem foro betwaa
mu. “Momfa atades
a eye fe pa ara,
mpaboa ne mpatia
mmre me ba no. Na
monto pono ksee.”



14

Wotoo pono kɛsɛɛ ɛsiane ɔba no a ɔfirii ne nsa a
ne nsa asan aka no no nti. Yesu kaa abasɛm yi firi



sɛ ɛkyerɛ sɛdɛɛ
Onyankopɔn
ɔɔ sɛ ɔbɛgye
adebɔneyɛfoɔ
a wɔsɛsa wɔn
adwene na
wɔba ne
nkyɛn no.

15

ɔba Desɛefoɔ no

Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopɔn asɛm,
Twerɛ Kronkron no mu,

wɔ

Luka 15

"Wo nɛm ano ma hann."
Nnwom 119:130

16

Awieɛɛ

45

60

17

Saa Twerɛ Kronkron mu ayɛsɛm yi kasa fa yɛn Nyankopɔn
Nwanwafoɔ a ɔbɔɔ yɛn na ɔpɛ sɛ yɛhunu No no ho kyerɛ yɛn.

Onyankopɔn nim sɛ yɛayɛ nneɛma bone pii, dɛɛ ɔfrɛ no bone no.
Bone ho asotwɛɛ ne owuo nanso Onyankopɔn ɔɔ wo pa ara nti
ɔsomaɛ ne Ba Barima koro, Yesu ma no bɛwuu wɔ asennua no
so gyɛɛ wo bone ho asotwɛɛ. ɛna Yesu sore bɛyɛɛ ɔteasefoɔ bio
bɛsɛne kɔɔ ɔsoro Aheman mu! Sɛ wogyɛ Yesu di na wosɛ no sɛ
ɔmfɛ wo bone nkyɛ wo a, ɔbɛyɛ. Afei ɔbɛba abɛtena wo mu ama
wo ne No atena afeɔɔ.

Sɛ wogyɛ di sɛ yɛi ne nokorɛ no a, ka yɛi kyerɛ Onyankopɔn:
Me Dofo Yesu, Megyɛ di sɛ woyɛ Onyankopɔn, na wobɛyɛɛ onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesɛ Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyɛ me, sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a mɛnya ɔbra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeɔɔ. Boa me na
mɛnyɛ setie mma Wo na mɛntena ase mma Wo sɛ Wo ba. Amen.

Kenkan Twerɛ Kronkron no na wo ne Onyankopɔn nni
nkɔmmɔ da biara! Yohane 3:16

18